

A cinematic scene set by a river. On the right, a man with a long beard and hair, wearing a brown fur robe and a dark belt, stands waist-deep in the water. He has his right hand raised in a gesture of speaking or blessing. On the left, three men in white shawls with black stripes on the sleeves and black head coverings stand on the bank. They are looking towards the man in the water with attentive expressions. One man has his hand to his chin. In the background, a larger group of people in simple, earth-toned clothing are gathered on the bank. The setting is a natural, outdoor environment with a large tree on the left and hills in the distance under a soft, golden light.

ANG GINGHARIAN SA DIOS NAG-ANTOS UG KAPINTAS

ADRIAN EBENS



Adrian Ebens, Pebrero 2026
Copyright © 2026, Adrian Ebens
Maranathamedia.com

Ang moral nga katungod sa tagsulat niini opisyal nga gipadayag ug gipanalipdan. Ang tanang katungod gitagana. Walay bisan unsang bahin niini nga publikasyon ang mahimong kopyahon, ipatik pag-usab, o ipasa sa bisan unsang paagi o pamaagi, elektroniko, mekanikal, pag-photocopy, pagrekord o uban pang paagi, alang sa komersiyal nga ganansya, gawas kon adunay una nga sinulat nga pagtugot gikan sa tigmantala ug sa mga naghupot sa katungod sa awtor. Palihug hinumdomi nga ang tagsulat naggamit ug mabaga nga tipo sa pipila ka mga bahin sa mga bersikulo aron ipasiugda ang piho nga punto nga gipasabot gikan sa maong mga teksto. Gawas kon adunay laing giila nga tinubdan, ang mga kinutlo gikan sa Kasulatan gikuha sa *New King James Version*. Copyright © 1982 sa Thomas Nelson, Inc. Gigamit uban sa pagtugot. Ang mga kinutlo gikan sa Kasulatan nga giila nga KJV gikuha gikan sa Balaang Biblia, *King James Version*. Copyright © 1996, 2004, 2015 sa Tyndale House Foundation. Gigamit uban sa pagtugot. Ang mga kinutlo gikan sa Kasulatan nga giila nga NLT gikuha gikan sa Balaang Bibliya, *New Living Translation*. Copyright © 1996, 2004, 2015 sa Tyndale House Foundation. Gigamit uban sa pagtugot. Ang mga kinutlo gikan sa Kasulatan nga giila nga YLT gikuha gikan sa Balaang Biblia, *Young's Literal Translation*, copyright© 1898, ni Robert Young, karon kabahin kini sa publikong katungod. Kining transkripto ug ang tanang uban pang mga publikasyon sa Maranatha Media anaa sa among website maranathamedia.com Aron maka-order ug dugang nga mga kopya, palihug pagpadala ug email sa adrian@maranathamedia.com

Kini nga transkrip
Gipresentar ni Adrian Ebens
Gihimong transkripto ug giusisa aron masiguro ang katukama nila
Adam Pearce ug Lorelle Ebens
Disenyo sa hapin ni Adrian Ebens
Typeset 10.5/14 Palatino Linotype

Giimprenta sa Australia

TRANSKRIP GIKAN SA
PRESENTASYON NI ADRIAN EBENS
PEBRERO 25, 2026

ANG GINGHARIAN SA DIOS NAG-ANTOS UG KAPINTAS

Pangbukas nga Pag-ampo:

Minahal namong Amahan sa langit, dako gayod ang among kalipay sa pagduol kanimo niining tunga sa semana ug sa pagluhod sa imong atubangan pinaagi sa Espiritu sa among Ginoong Hesu-Kristo. Nagapasalamat kami kanimo, Ginoong Hesus, kay ikaw mao ang dalan ngadto sa Amahan. Among gipadangat kanimo ang among mga pangamuyo aron makabaton kami ug kahayag sa pagsabot ug tin-aw nga pagpanabot. Padayon kaming lig-ona diha sa mga kamatuoran sa Kasulatan, aron mapatikan kami sa ngalan sa Amahan, ug aron magpuyo kami uban kanimo sa walay kataposan.

Nag-ampo ako alang sa tanan nga namati, ug nangamuyo ako nga panalanginan mo silang tanan. Ilabina, akong gihandom si Franz Schubert niining higayona tungod sa operasyon nga bag-o pa niyang naagian. Gihandom usab nako ang pamilya ni Lorraine Beddie. Aduna kami'y lubong ugma, ug nag-ampo kami nga ubanan ug lig-onon mo ang tibuok pamilya.

Giyae kami karon samtang maggahin kami niining panahona uban kanimo. Sa ngalan ni Hesus. Amen.

Presentasyon:

Kining presentasyon nag-ulohang *Ang Gingharian sa Dios Nag-antos ug Kapintas*. Alang kaninyong mga estudyante sa Biblia, nahibalo kamo nga kini naghisgot sa usa ka bahin sa Kasulatan nga atong tan-awon sa ulahi. Apan sa pagkakaran, mobalik una kita sa pipila ka mga kamatuoran nga atong nahisgotan kaniadto, ug maghimo usab kita ug pasiuna ngadto sa hilisgutan bahin sa Gingharian sa Dios. Makapaintereres nga sa atong pagbasa sa sinugdanan sa Ebanghelyo ni Mateo, makita nato nga si Juan Bautista ug si Jesus nagsugod sa ilang pagwali pinaagi sa pag-ingon nga ang Gingharian sa Dios haduol na. Mao kini ang giingon,

Niadtung mga adlaw, miabot si Juan Bautista nga nagwali sa kamingawan sa Judea ug nag-ingon, “Paghinulsol kamo, kay haduol na ang Gingharian sa Langit!” (Mateo 3:1–2)

“Haduol na” – kini nagpasabot nga duol na, nagkaduol na.

Ug si Hesus nagwali usab sa parehas gayod nga mensahe:

Gikan niadtong higayona nagsugod si Hesus sa pagwali ug sa pag-ingon, “Paghinulsol kamo, kay haduol na ang Gingharian sa Langit.” (Mateo 4:17)

Busa, atong tan-awon ang pipila pa ka mga teksto. Makapaintereres nga sa samang kapitulo, Mateo 4:23, nag-ingon,

Ug si Hesus naglibot sa tibuok Galilea, nagtudlo sa ilang mga sinagoga, ug **nagwali sa Maayong Balita sa Gingharian**,...

Busa, ang ebanghelyo sa Gingharian, ang maayong balita sa Gingharian, nagpasabot nga ang gingharian mao ang maayong balita kung unsa gayud kana nga gingharian.

...ug nag-ayo sa tanang matang sa balatian ug tanang matang sa sakit sa taliwala sa mga tawo. (Mateo 4:23)

Ug akong gisulat dinhi ang usa ka komentaryo nga ang pag-ayo sa balatian ug sakit magamit usab sa atong mga hunahuna. Ug siyempre, ang mga sakit nga atong nasinati sa atong mga lawas naggikan usab sa mga sakit sa atong hunahuna, gikan sa sayop nga pagsabot nga atong gidala bahin sa Dios, sa kinabuhi, ug kung giunsa ang kinabuhi unta molihok. Ug mahinumdoman ninyo sa atong miaging presentasyon, diin si Hesus naghigot bahin sa Ginghamian,

“dili usab sila moingon, ‘Tan-awa dinhi!’ o ‘Tan-awa didto!’ Kay ang Ginghamian sa Dios anaa sa sulod ninyo.” (Lucas 17:21)

Kini usa ka Ginghamian sa kinaiya. Ug ang Maayong Balita, o ang Ebanghelyo sa Ginghamian, mao ang pagwali sa kinaiya, ang mahigugmaong kinaiya sa atong Amahan. Ug kini tinuod nga maayong balita. Kinahanglan kini magdala ug paghinulsol kanato isip mga tawo, kay kita nagpuyo sa laing ginghamian ug naglihok sa laing sistema sa hustisya ug silot. Busa, sa dihang moabot ang Ginghamian sa Dios, kinahanglan adunay proseso sa paghinulsol nga nagaingon, “Oh, sayop diay ang atong paagi sa pagkinabuhi. Kinahanglan kita maghinulsol sa atong paagi sa paghunahuna ug mobalhin ngadto niining Ginghamian.” Busa, ang Ginghamian mismo usa ka Ginghamian sa kinaiya, ug kana nga kinaiya mao ang kinaiya sa atong Amahan. Ug kana nga kinaiya mao ang Ebanghelyo.

Makapaintereres, sa dihang ako nagtuon, ug kini anaa na karon sa Ebanghelyo ni Marcos, sa sayong bahin sa Marcos, sa dihang si Hesus gusto magpahibalo kanila bahin sa Ginghamian sa Langit, matikdi ang Iyang giingon sa Marcos 4:30

Unya Siya miingon, **“Unsa man ang atong itandi sa Ginghamian sa Dios? O unsang samingay ang atong gamiton aron ihulagway kini?”** (Marcos 4:30)

Ug si Ellen White naghimo niining komentaryo; siya miingon,

“Unsa man,” gipangutana ni Kristo, “ang atong itandi sa Ginghamian sa Dios? O unsang pagkapareho ang atong gamiton sa pag-ila niini?” Marcos 4:30. Dili Siya makagamit sa mga

gingharian sa kalibutan isip pananglitan.

Ug kita moingon, tinuod kana. Dili Siya makahimo sa paggamit sa Babilonia, Medo-Persia, Gresya, o Roma. Apan mas lalom pa kini, kay siya miingon,

Sa katilingban, wala Siya’y nakit-an nga mahimong ikatandi niini. (*Acts of the Apostles*, p. 12.2)

Ug kini nagpalig-on sa atong giingon sa miaging presentasyon, nga kon ang Israel tinuod pa unta nga anaa sa Ginghamarian sa Dios, mahimo unta ni Hesus gamiton ang ilang katilingban isip hulagway sa Ginghamarian sa Dios. Apan wala Siya’y ikatandi niini, kay ang Israel wala makasabot sa kinaiya sa Dios, ug busa wala usab sila nakasabot sa Ebanghelyo. Busa, si Hesus walay nakit-an sa katilingban nga Iyang ikatandi niini. Ug Siya napugos sa pagkuha ug mga pananglitan gikan sa kinaiyahan ug sa mga butang nga Iyang gihimo uban sa Iyang Amahan sa paglalang, aron ipakita kung unsa ang sama sa Ginghamarian sa Dios. Busa, nakita nako nga makapaintereres kini.

Ug matikdi ang giingon dinhi nga ang Israel, siyempre, nawala sa pagsabot. Ug usab, sa Mateo 10, si Hesus miingon, o mahitungod kang Hesus kini nag-ingon,

Kining napulog-duha gisugo ni Hesus ug Iyang gimandoan sila, nga nagaingon: “Ayaw mo pag-adto sa dalan sa mga Hentil, ug ayaw mo pagsulod sa siyudad sa mga Samaritano. **Hinuon, adto kamo sa nawala nga mga karnero sa panimalay sa Israel.**”

Ug kana nagpakita kanato nga ang mga naa sa Israel nawala. Sila sama sa mga karnero nga nawala, ug nawala sila tungod kay wala sila nakasabot sa karakter sa Dios.

Ug samtang kamo moadto, pagwali, nga nagaingon, **‘Haduol na ang Ginghamarian sa Langit.’** [Duol na kini, nagkaduol na.] Ayuha ang mga masakiton, limpyohi ang mga sanlahon, banhawa ang mga patay, ug papahawa-a ang mga demonyo. Libre ninyo nadawat, busa ihatag usab ninyo nga libre.” (Mateo 10:5–8)

Papahawa-a ang demonyo sa bakak nga hustisya, ug banhawa ang mga patay tungod sa paglapas ug sala. Kini dili lamang naghigot sa pisikal nga mga butang, kondili naghigot usab sa espirituwal nga mga butang. Ayuha ang mga masakiton sa ilang mga hunahuna ug pagsabot, ang mga masakiton tungod sa garbo, pangabugho, ug pagkahakog. Sila puno sa sama sa sanla, sa pagkahakog ug sala. Hinloi ang daang minasa uban sa lebadura niini, ang lebadura sa kadautan ug pagkadaotan, sumala sa giingon ni Pablo sa 1 Corinto 5:8. Busa, ang Israel nawala sa ilang pagsabot.

Ug siyempre, moadto kita sa basahon ni Isaias diin kini nag-ingon,

Kitang tanan sama sa mga karnero nga nangawala, matag usa kanato mitalikod ngadto sa iyang kaugalingong dalan. Ug gipahamtang ni Jehova kaniya ang silot alang kanatong tanan. (Isaias 53:6, YLT)

Sama sa atong gihisgotan sa libro nga *At-one-ment*, ug sa ubang mga dapit, ang silot alang kanatong tanan mao ang silot nga gipas-an ni Kristo. Ug kini mao usab ang hinungdan nganong kita nangawala sama sa mga karnero, tungod kay sayop ang atong pagsabot sa kinaiya sa Dios, tungod sa pagdawat sa bakak nga sistema sa hustisya ni Satanas. Sama sa atong gibasa sa *The Desire of Ages*, panid 761, parapo 4, “ang matag sala kinahanglan silotan, giingon ni Satanas.”

Pag-usab, atong basahon ang masub-anon nga mga pulong,

Siya anaa sa kalibutan, ug ang kalibutan gibuhat pinaagi Kaniya, **apan ang kalibutan wala makaila Kaniya**. [Ug dili lamang nga ang kalibutan wala makaila Kaniya, apan sama sa giingon dinhi,] **Miadto Siya sa Iyang kaugalingon**, [ang mga nakadawat sa mga pulong sa Dios, ang mga nakadawat sa Torah] **apan ang Iyang kaugalingon wala modawat Kaniya**. (Juan 1:10–11)

Wala nila Siya mailhi. Dili Siya ang ilang gipaabot. Sayop ang ilang pagsabot. Ug mao kini ang hinungdan nganong si Hesus dili makahimo sa paggamit sa Israel isip pananglitan sa Gingharian sa Dios, kay dili man sila tinuod nga hulagway sa Gingharian sa Dios.

Aduna man sila’y daghang elemento nga makita sa Torah, apan ang paagi sa ilang paghiusa ug pagsabot niini sa Israel, dili kini Ginharian sa Dios. Busa, atong hinumdoman nga si Hesus miingon nga ang Iyang Ginharian dili iya sa kalibutan, nga nagpasabot nga ang Israel, nga anaa sa kalibutan, wala gihapon nagpakita sa Iyang Ginharian.

Gitubag ni Hesus, **“Ang Akong Ginharian dili gikan niining kalibutana.** Kon ang Akong Ginharian gikan pa niining kalibutana, ang Akong mga sulugoon makig-away unta, aron dili ako itugyan ngadto sa mga Judio; **apan karon, ang Akong Ginharian dili gikan dinhi.**” (Juan 18:36)

Nagpasabot kini nga walay pagpakiggubat gamit ang pisikal nga mga hinagiban sa Ginharian ni Kristo.

Apan si Hesus miingon kaniya, **“Ibalik ang imong espada sa iyang dapit, kay ang tanang mogamit sa espada mamatay pinaagi sa espada.** O nagtuo ka ba nga dili Ako makapangamuyo karon sa Akong Amahan, ug Siya magahatag Kanako ug labaw pa sa napulog-duha ka lehiyon sa mga anghel?” (Mateo 26:52–53)

Kini duha ka hinungdanong mga teksto alang sa Father of Love Movement. Kinahanglan dili nato kini kalimtan, nga ang mga sulugoon sa Dios dili makiggubat gamit ang pisikal nga mga hinagiban. Sama sa giingon ni Pablo,

Kay ang mga hinagiban sa atong pakiggubat dili unodnon, kondili gamhanan pinaagi sa Dios sa paglaglag sa mga kutay nga lig-on; (2 Corinto 10:4, KJV)

Busa, magpadayon kita. Usab, kini usa ka hinungdanon kaayo nga pahayag alang kanato. Ug atong gipalig-on ang prinsipyo nga ang Ginharian mismo wala pa gipadayag sumala sa angay unta niini hangtod sa pag-abot ni Kristo. Ug atong nasayran kini nga pahayag sa *The Desire of Ages*, panid 22.

Ang yuta natabonan sa kangitngit tungod sa sayop nga pagsabot sa Dios. Aron mahayagan ang mangitngit nga mga landong, ug

aron ang kalibutan ibalik ngadto sa Dios, **ang malimbongong gahom ni Satanas kinahanglan mabali.** Kini dili mahimo pinaagi sa kusog.

Kini usa ka hinungdanon nga punto. Walay puwersa ang mahimong gamiton.

Ang paggamit sa puwersa supak sa mga prinsipyo sa paggahom sa Dios; Siya nagtinguha lamang sa pag-alagad nga nagagikan sa gugma; ug ang gugma dili mahimong sugoon;...

Ang Dios dili makasulti nga, mosunod kamo Kanako o laglagon ko kamo. Dili kini mao ang Gingharian sa Dios. Apan, daghan sa mga propeta kaniadto kasagaran naghulma sa mga butang sa ingon niini nga paagi: “Maghinulsol kamo o mamatay!” Kini dili nagrepresentar sa Gingharian sa Dios, dili sa maong kahimtang. Kini usa ka daang panit sa bino.

...dili kini mabuntog pinaagi sa puwersa o awtoridad.

Ang Dios nga nagpakita sa Iyang gahom, ang Dios nga nagpakita sa Iyang kusog ug nagpasabot kanato nga kon dili kita mosugot Kaniya, dili maayo ang atong kahimtang. Kini dili bahin sa Gingharian sa Dios.

Pinaagi lamang sa gugma ang gugma mapukaw. Ang pag-ila sa Dios mao ang paghigugma Kaniya; **ang Iyang kinaiya kinahanglan mapadayag sa kalainan sa kinaiya ni Satanas.**

Busa, pinaagi sa yano nga pangatarungan ug yano nga lohika: kon ang kinaiya sa Dios sukwahi sa kinaiya ni Satanas, nan walay bisan unsa sa kinaiya sa Dios nga sama kang Satanas. Ug tungod kay nasayran nato nga si Satanas mopatay sa mga tawo, pinaagi sa kahulugan, nasayran nato nga ang Dios dili mao. Hinuon, Siya nagkinabuhi sumala sa Iyang kaugalingong mga sugo nga nagaingon, “Dili ka magpatay.” Ug unya kini nag-ingon,

Kini nga buhat usa lamang ka Binuhat ang makahimo sa tibuok uniberso.

Dili kini mahimo ni Noe. Dili usab kini mahimo ni Abraham. Dili bisan ni Moises. Usa lamang ka Binuhat sa tibuok uniberso ang makahimo niini,

Siya lamang nga nakahibalo sa kahitas-an ug kalawom sa gugma sa Dios ang makapaila niini. Sa mangitngit nga kagabhion sa kalibutan, ang Adlaw sa Pagkamatarong kinahanglan mosubang, “nga may **kaayohan sa Iyang mga pako.**” Malakias 4:2. (*The Desire of Ages*, p. 22.1)

Ug dinhi atong makita nga ang kaayohan sa Iyang mga pako mao ang kaayohan sa hunahuna ngadto sa tinuod nga pagsabot sa kinaiya sa Dios. Usa lamang ka Binuhat sa tibuok uniberso ang makahimo niining buluhaton. Wala nay lain. Siyempre, si Kristo, pinaagi sa Iyang Espiritu, naglihok na sa Daang Tugon. Busa, adunay mga kahigayonan alang sa mga tawo sa Daang Tugon nga makasabot sa kamatuoran sa kinaiya sa Dios. Apan kadaghanan niini nagpabiling natago hangtod nga si Kristo gipadayag diha sa unod.

Usab, usa kini ka importante nga panag-ingon, ug ang bahin niini makita sa Maranatha Media website. Kini usa na usab ka hinungdanon nga pahayag alang kanato.

Ang kangitngit sa sayop nga pagsabot sa Dios mao ang nagtabon sa kalibutan. **Ang mga tawo nagkawala sa ilang kahibalo sa Iyang kinaiya.**

Ug kita moingon, nakaila ba gyud ang mga tawo sa Iyang kinaiya?

Kini nasayop ug nasayop og pagsabot. Niining panahona [ug siya naghigot mahitungod sa ulahing mga adlaw] usa ka mensahe gikan sa Dios ang ipahayag, usa ka mensahe nga naghatag kahayag sa iyang impluwensya ug makaluwas sa iyang gahom. Ang Iyang kinaiya kinahanglan ipahibalo.

Ug ako nasayod nga daghan kaninyo nga nagapaminaw makapamatuod nga mao kini usab ang atong kasinatian, nga kita nalamdagan sa kamatuoran bahin sa kinaiya sa Dios. Iyang gihatag kanato ang kahibalo sa hustisya sa Dios, sa kalooy sa Dios, ug sa

katahum sa Dios. Ug kining tanan makita sa mensahe sa mga propeta, sa mensahe sa Adventismo, ug sa mga sinulat ni Ellen White. Makalipay kaayo ang pagkahibalo nga kita makabaton ug kasiguroan ug pagpanghimatuud nga husto ang atong pagsabot sa kinaiya sa atong Amahan.

Karon atong tagdon kon unsay giingon sa (*Christ's Object Lessons*),

Sa kangitngit sa kalibotan kinahanglan modan-ag ang kahayag sa Iyang himaya [nga mao ang Iyang kinaiya] ang kahayag sa Iyang pagkamaayo, kalooy, ug kamatuoran.

Hinungdanon nga mga pulong: pagkamaayo, kalooy, ug kamatuoran. Karon, atong tagdon kini,

Mao kini ang buluhaton nga gihulagway sa propeta Isaias pinaagi sa mga pulong, "O Jerusalem, ikaw nga nagdala sa maayong balita, ...

Ug mao kini ang Maayong Balita. Dinhi, gipasabot ni Ellen White nga ang kinaiya sa Dios, ang kamatuoran bahin sa Iyang kinaiya, mao ang Maayong Balita. Mao kini ang maayong balita nga angay ipahibalo sa tanan.

... ipataas ang imong tingog nga may kaisog ug kusog; ...

Gitawag kita sa pagpataas sa atong tingog. Ug nagaampo ako alang kaninyong tanan ug alang kanatong tanan, nga kita makahimo sa pagpataas sa atong tingog uban sa kusog. Niining panahona, gamay ra kaayo ang tinuod nga nagpakita og tinguha sa pag-ila sa kamatuoran mahitungod sa kinaiya sa Dios, ug usahay makapaluya kini sa atong kasingkasing. Adunay mga adlaw nga kita magahilak ug mangutana nganong ang atong mga minahal ug ang atong mga kaila daw walay interes sa pagtan-aw sa matahum nga kinaiya sa atong Amahan. Kini makahatag kanato og dakong kasubo. Apan magmalig-on kita ug magmaisogon. Ipadayon nato ang pagpataas sa atong tingog uban sa kusog, tungod kay nailhan nato ang atong Dios. Nailhan nato kon kinsa Siya. Ug samtang kita nagasud-ong Kaniya, kita usab ginabag-o. Ginailisan kita ngadto sa dagway sa maong matahum nga kinaiya.

Sa miaging mga adlaw, nakig-istorya ako sa atong pinalanggang igsoon nga si Daniel Bernhardt. Gisultihan ko siya nga sa panahon nga nagpahulay ako og gamay, kanunay nakong gihunahuna ang Krus ug ang pag-antos nga giantos sa atong Amahan ug sa Iyang Anak. Nasabtan ko nga kon mahibalo ka nga ang imong Amahan nag-antus sa hilabihang kasakit, dili na ka makapuyo alang lamang sa imong kaugalingon. Dili nimo mapugngan ang imong kaugalingon sa kanunayng paghunahuna nga ang imong Amahan nag-antus. Dili usab nimo mapugngan ang paghunahuna nga halos ang tibuok kalibotan nagtuo sa mga bakak mahitungod sa Iyang kinaiya, ug unsa kadako ang kasakit nga gidala niini ngadto Kaniya. Busa, sa matag higayon, mas kanunay kong nagaampo, “Amahan, tabangi ako nga masayran kon unsa ang angay nakong buhaton. Ug Ginoong Hesus, tugoti ako nga magpabilin uban Kanimo bisan sa mubo lamang nga higayon matag buntag ug matag hapon, sa panahon sa halad, aron lamang makig-uban Kanimo ug mamalandong sa dakong pag-antos nga Imong giagwanta aron kami makadawat pa og usa ka adlaw nga kinabuhi.’ Pagkadako gayod sa kahulogan sa Krus alang kanato karon, kon atong tan-awon kini sa maong kahayag?

Kitang tanan nagpadayon gihapon sa pakigbisog batok sa dili pagtuo. Mahimo nakong isulti nga sama kini sa mga panit nga mitabon sa samad nga nagapakita nga nag-ayo na kini, apan nagpabilin gihapon ang mga timailhan nga nagapakita nga wala pa kita hingpit makagawas gikan sa kangitngit. Apan sigurado gayod nga makagawas kita. Ipadayag nato ang kinaiya sa atong Amahan. Siya mismo ang magahatag og kinabuhi niining mga bukog, magaputos niini og unod, ug mopahuyop sa Iyang Espiritu, tungod kay nailhan nato kon unsa ang Iyang Espiritu ug kon kinsa Siya. Ug motindog kita ingon nga usa ka kasundalohan nga adunay mga bandila, tungod kay gihatag na Niya kanato ang gingharian pinaagi sa katahom sa kinaiya sa Iyang Anak.

Busa, mao kini ang giingon,

...ipataas kini, ayaw kahadlok; ingna ang mga siyudad sa Juda,
Tan-awa ang inyong Dios!

Mao kini ang Maayong Balita. Unsa man ang imong pagtan-aw? Mao usab kini ang usa sa mga hinungdan nganong gusto nakong ipatukar kadtong awita nga nag-ingon: “Miabot na ang takna sa Iyang paghukom.” Unsaon man nimo paghukom sa atong Amahan? Tinuod ba nga Siya puno sa pagkamapuanguon ug pagkamaayo? Tinuod ba nga Siya maloloy-on hangtod sa katapusan? Dili ba Siya usa ka maglalaglag, o nagtuo ba kita nga Siya usa ka maglalaglag? Gisunog ba gayod Niya ang Iyang mga anak aron mahimong abo pinaagi sa Iyang kaugalingong kamot, o dili? Mao kini ang mga pangutana nga atong gisusi karon. Ang Iyang ganti anaa uban Kaniya. Ug unsa man ang Iyang ganti? Ang Iyang ganti mao ang Iyang kinaiya.

Sama sa giingon sa Dios kang Abraham, Ako ang imong dakong ganti. Genesis 15:1. Pagkadako gayod niana nga ganti; ang pagbaton sa Iyang kinaiya? Wala na gayod koy laing gipangandoy labaw pa sa pagbaton sa Iyang kinaiya. Mao kini ang labing bililhon nga bahandi nga atong mahimo gayod nga pangayoon.

Tan-awa, ang Ginoong Dios moanhi nga may gamhanang kamot, ug ang Iyang bukton magagahum alang Kaniya; tan-awa, ang Iyang ganti anaa uban Kaniya, ug ang Iyang balos nag-una Kaniya.” Isaias 40:9, 10.

Kadtong nagpaabot sa pag-abot sa Pamanhonon kinahanglan moingon sa mga tawo, “Tan-awa ang inyong Dios.”

Ug mao kini ang gitawag kanato nga buhaton. “Tan-awa ang inyong Dios.” Ang atong Dios sama gayod kang Hesus sa dihang ania pa Siya sa yuta. Siya mapainubsanon ug maaghop. Wala Siyay gibuhay nga pagpanlupig, ug walay limbong nga migula gikan sa Iyang baba. Mahinay ug malumo Siya sama sa nating karnero ug sama sa salampati. Mao kini ang atong Dios. Dayon kini nag-ingon,

Ang kataposang silaw sa maloloy-ong kahayag, ang kataposang mensahe sa kalooy nga igahatag ngadto sa kalibotan, mao ang pagpadayag sa Iyang kinaiya nga puno sa gugma. (*Christ's Object Lessons*, p. 415.3-5)

Mao usab kini ang hinungdan nganong ang website sa atong

pinalanggang igsoon nga si Kevin Mullins ginganlan og “Last Message of Mercy.” Nalangkit kini niini nga pahayag. Adunay mensahe sa kalooy nga kinahanglan ipahayag ngadto sa kalibotan. Ug dako kaayo nga pribilehiyo alang kanimo ug kanako nga mahimong kabahin niini nga mensahe. Tingali ang uban kanato mobati nga gamay ra ang atong mahimo. Apan bisan ang pag-ila lamang sa kamatuoran, ang pag-ampo, ug ang pagpangita og mga higayon sa pagpaambit niini, usa ka libro dinhi, usa ka kard didto, usa ka sumpay sa internet dinhi o didto, o usa ka pag-ampo alang sa usa ka tawo, hinay-hinay, kini nga mensahe magapadayon sa pagkaylap.

Karon, makapaikag kaayo kini, tungod kay nahisgutan na nato kaniadto si Juan Bautista. Makadaghang higayon na nato siyang nahisgutan, ilabina diha sa *The Desire of Ages*, panid 215, diin si Ellen White nag-ingon, ug akong kutloon kini sa ulahi, nga wala niya hingpit masabti ang kinaiya sa Dios.

Karon, tagda kini. Wala ako mahibalo kon nahunahuna ba ninyo kini kaniadto, apan tan-awa kon giunsa paghisgot ni Juan sa iyang relasyon kang Kristo, ang Mesiyas. Tagda ang iyang giingon diha sa libro ni Juan.

Busa ang mga tinun-an ni Juan miadto kaniya [kang Juan] ug miingon, “Rabbi, ang tawo nga imong nakatagbo sa pikas bahin sa Suba sa Jordan, ang imong giila nga Mesiyas, nagbunyag usab og mga tawo. Ug ang tanan nagadool na Kaniya imbes nga moadto kanato.”

Usahay adunay gamay nga pangabugho nga kanunay mahitabo sa taliwala sa mga tawo.

Mitubag si Juan, “Walay makadawat sa bisan unsa gawas kon ihatag kini sa Dios gikan sa langit. **Kamo mismo nasayod kon unsa ka tin-aw ang akong gisulti kaninyo, ‘Dili ako ang Mesiyas. [ug tagda ang iyang gisulti] Ania ako aron mag-andam sa dalan alang Kaniya.’**”

Ug unya miingon siya og usa ka makapaikag nga butang.

Ang pamanhonon mao ang magminyo sa pamanhonon, ug ang kasuod nga higala sa pamanhonon malipayon lamang sa pagtindog uban kaniya ...

Ug wala niya giila ang iyang kaugalingon nga kabahin sa pangasawonon, kundili iyang giila ang iyang kaugalingon ingon nga 'kauban sa pamanhonon' nga nagtindog uban Kaniya. Ug kini nakalibog kanako, apan sa kahayag sa kinaiya sa Dios, mas masabtan kini, tungod kay ang usa ka 'kauban sa pamanhonon' mao ang saksi sa kaminyoon. Ug si Juan Bautista usa ka saksi sa kamatuoran nga si Kristo mao ang Mesiyas. Siya usa ka saksi nga "Mao kini ang Kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibotan." Ug siya nag-andam sa dalan alang sa Mesiyas. Apan ang tibuok niyang ministeryo naporma sa lain nga konteksto gikan sa tinuod nga kinaiya ni Hesus. Ug tungod niini nagtuo ako nga mao kini ang hinungdan nganong gisulti ni Juan ang sunod niyang giingon. Mao kini ang giingon,

ug makadungog sa Iyang mga saad. Busa, napuno ako sa kalipay tungod sa Iyang kalampusan. **Kinahanglan Siya magkadako pa ug magabantog pa** [o siya mulambo, sama sa giingon sa King James version] **ug ako kinahanglan magakaubos pa ug magakaubos.** (Juan 3:26–30, NLT)

Karon, kon si Juan pa ang anaa sa gingharian, siya unta moingon, "samtang si Kristo magadaku pa, ako usab magadaku uban Kaniya ug mosunod Kaniya." Apan iyang gipakita ang usa ka balihong relasyon, si Kristo nagadaku, ug siya nagakaubos. Ug siyempre, mahimo nato kining ipasabut sa kahayag nga ang atong natural nga pagkatawo nagakaubos samtang si Kristo diha kanato nagadaku. Apan mao gihapon ang punto, kon si Juan kinahanglan gayod magakaubos, naghigot siya sa iyang ministeryo, nga ang iyang buluhaton kinahanglan magakaubos, tungod kay kini naporma, sama sa giingon sa *The Desire of Ages*, panid 215, ug bisan sa mga Ebanghelyo, nga ang wasay anaa na sa gamot sa kahoy, ug nga ikaw pagaputlon kon dili ka maghinulsol. Adunay elemento sa kalig-on ug pagpahimangno sa iyang mensahe. Adunay elemento sa pasidaan ug paghulga sa mensahe nga gihatag ni Juan Bautista. Ug mao kini ang hinungdan

nganong kinahanglan siya magakaubos ug nganong si Kristo kinahanglan magadaku.

Unsaon man ni Juan sa pagpakaubos kon ang iyang pagsabot wala pa hingpit nga nahiuyon sa gingharian. Kinahanglan siya magpakaubos tungod sa iyang sayop nga pagsabot.

Ug gusto nako ipadayon kining temaha tungod kay mas nagkaintriga pa kini. Oo, ania ang kutlo. Ug una, atong basahon ang Mateo 11:11, tungod kay atong nahisgutan na kini sa miaging presentasyon.

Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, sa mga natawo sa mga babaye wala pa gayod mitungha nga labaw pa kang Juan Bautista: **apan ang labing ubos sa gingharian sa langit labaw pa kaniya.** (Mateo 11:11, KJV)

Ug miingon ako nga kon tinuod kini, nagpasabot nga si Juan Bautista wala pa niining higayona anaa sa gingharian. Ug ania ang kumpirmasyon niini diha sa *The Desire of Ages*, panid 215, parapo 2.

Sama sa mga tinun-an sa Manluluwas, **si Juan Bautista wala makasabot sa kinaiyahan [kinaiya] sa gingharian ni Kristo.** Nagpaabot siya nga si Hesus molingkod sa trono ni David; ug samtang naglabay ang panahon, ug ang Manluluwas wala mag-angkon sa harianong awtoridad, si Juan nahimo nga naglibog ug nabalaka. Iyang gipahayag ngadto sa katawhan nga aron maandam ang dalan sa Ginoo, kinahanglan matuman ang propesiya ni Isaias; ang mga bukid ug mga bungtod kinahanglan ipaubos, ang mga liko himoon nga tul-id, ug ang mga bung-aw himoon nga patag.

Ug nagpakita kini nga kon wala niya kini nasabtan, nagpasabot nga wala pa siya anaa niini. Wala pa siya sulod sa gingharian. Siya nagapamatuod pinaagi sa pag-ingon, “Mao kini si Kristo. Mao kini ang Mesiyas.” Mao kana ang iyang buluhaton. Iyang giandam ang dalan, gidala ang mga tawo ngadto sa paghinulsol, ug unya iyang gitudlo sila ngadto sa Mesiyas. Mao kini ang tawag kaniya. Siya sama sa ‘kauban sa pamanhonon’ alang sa pamanhonon. Siya usa ka saksi

sa kamatuoran kon kinsa ang pamanhonon. Apan niining higayona, wala pa siya kabahin sa pangasaw-onon. Wala pa siya anaa sa gingharian.

Ug sumala sa giingon,

Iyang gipaabot nga ang hataas nga mga dapit sa garbo ug gahum sa tawo ipaubos. Iyang gitudlo ang Mesiyas ingon nga Usa nga may sudsod sa Iyang kamot, nga magalimpyo gayod sa Iyang giukayan, magatigom sa trigo ngadto sa Iyang balay tipiganan, ug magsunog sa uhot pinaagi sa kalayo nga dili mapalong.

Dinhi atong makita ang elemento sa kusog. Dinhi atong makita ang elemento sa kapintasan nga gipadayag ni Juan Bautista. Ug unya nag-ingon kini,

Sama sa propeta Elias, kang kinsang espiritu ug gahum siya mianhi sa Israel, siya nagpaabot nga ang Ginoo mopadayag sa Iyang kaugalingon ingon nga Dios nga motubag pinaagi sa kalayo. (*The Desire of Ages*, p. 215.2)

Ug atong hinumdoman diha sa basahon ni Lucas,

Apan wala nila Siya dawata, tungod kay ang Iyang nawong *nakapunting* na sa pagbiyahe paingon sa Jerusalem. Ug sa dihang nakita *kini* sa Iyang mga tinun-an nga si Santiago ug Juan, miingon sila, **“Ginoo, buot ba Nimo nga among sugoon ang kalayo nga manaog gikan sa langit ug molamoy kanila, sama sa gibuhat ni Elias?”** Apan Siya milingi ug gibadlong sila, ug miingon, **“Wala kamo masayod kon unsang espiritu ang anaa kaninyo. Kay ang Anak sa Tawo wala mianhi aron sa paglaglag sa kinabuhi sa mga tawo kondili aron sa pagluwas kanila.”** (Lucas 9:43–56)

Laing espiritu kini. Apan niining espirituha, adunay pagpamatuod sa kamatuoran kon kinsa ang Mesiyas. Ug mao kini ang buluhaton nga gihimo ni Elias ug ni Juan Bautista sa pag-andam sa dalan alang sa pag-abot sa Mesiyas, aron Iyang ipasulod ang gingharian.

Karon, magpadayon kita gikan sa Mateo 11. Ug ania na kita sa kinauyokan niini nga presentasyon.

“Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, sa mga natawo sa mga babaye wala pa gayod mitungha nga labaw pa kang Juan Bautista; apan ang labing ubos sa gingharian sa langit labaw pa kaniya.

Karon, kon atong masabtan ang kamatuoran bahin sa kinaiya sa Dios, mahimo na nato tan-awon kini nga pahayag ug makita nga si Juan niining higayona wala pa anaa sa gingharian. Ug niining kahimtanga, mahimo na nato tan-awon ang mosunod nga mga bersikulo, ug atong makita ang usa ka butang nga makapaikag kaayo. Mao kini ang giingon,

Gikan sa mga adlaw ni Juan Bautista hangtod karon, **ang gingharian sa langit nagaagi sa kapintasan, ug ang mga mapintas mao ang modawat niini pinaagi sa kusog.** [Ug si Hesus miingon] **Kay ang tanang mga propeta ug ang balaod nagpropesiya hangtod kang Juan.** Ug kon andam kamo sa pagdawat *niini*, siya mao si Elias nga umaabot pa. Ang adunay mga dalunggan sa pagpamati, mamati siya!” (Mateo 11:11–15)

Niining parehas nga konteksto sa kapintasan. Apan tungod kay ang kinaiya sa Dios wala maggamit ug kusog ug wala maggamit ug kapintasan, busa ang gingharian sa langit nakaagi sa kapintasan bisan pa gikan sa mga propeta nga nagpamatuod sa gingharian sa Dios. Kini usa ka punto nga kinahanglan nato pag-ampingan ug hisgutan pag-ayo.

Mamiminaw sa Online: Ang gingharian sa Dios dili molambo pinaagi sa kapintasan—kundili kini nagaantos sa kapintasan—apan magmadaogon kini pinaagi sa walay hunong nga gugma.

Pr. Adrian: Mao kini ang punto nga gusto nato ipasiugda dinhi. Ug makapaikag nga kon imong basahon ang kasagarang pagsabot niini nga mga bersikulo, makabasa ka og mga komentaryo sama niini. Kini gikan kang Adam Clarke nga naghubad ug nagkomento niini nga mga bersikulo.

Ang gingharian sa langit nagaantos sa kapintasan — Ang mga maniningil og buhis ug ang mga pagano, nga giisip sa mga eskriba ug mga Fariseo nga walay katungod sa gingharian sa Mesiyas, puno sa balaang kadasig ug kinasingkasing nga tinguha, dayon modawat sa gihatag nga kaluoy sa Ebanghelyo, ug sa ingon daw ilang gikuha ang gingharian pinaagi sa kusog ...

Busa, si Adam Clarke mao ang nagpresentar niini nga teksto; ug mao usab kini ang paagi nga akong gitudloan, ug mao usab ang paagi nga akong nadungog kaniadto: nga kadtong mga kinasingkasing ug nagapugos sa pagsulod sa gingharian, matikdi nga iyang giingon nga daw “pinaagi sa kusog.” Apan wala si Hesus moingon nga “daw pinaagi sa kusog.” Iyang giingon nga “kuhaon pinaagi sa kusog.”

... gikan sa mga batid nga mga magtutudlo nga nag-angkon alang sa ilang kaugalingon sa labing hataas nga mga dapit sa maong gingharian. Si Kristo mismo miingon, Ang mga maniningil og buhis ug ang mga bigaon mag-una kaninyo sa pagsulod sa gingharian sa Dios. (*Adam Clarke Commentary*)

Mao kana si Adam Clarke. Bisan si Ellen White nagsunod usab sa susamang linya sa iyang pagpasabot dinhi sa *Life Sketches*,

Sa sinugdan, ang buluhaton lisod ug hinay. Karon mao ang panahon nga ang tanan kinahanglan mopas-an sa ilang abaga aron mapadayon ug mapadako ang buluhaton. Kinahanglan kita magpadayon bisan pa kon ang Pulang Dagat anaa sa atong atubangan, ug ang mga bukid nga dili maagian anaa sa matag kilid. Ang Dios nakig-uban kanato ug nagpanalangin sa atong mga paningkamot. Kinahanglan kita magtrabaho pinaagi sa pagtuo. ‘Ang gingharian sa langit nagaagi sa kapintasan, ug ang mga mapintas mao ang modawat niini pinaagi sa kusog.’ Mateo 11:12. Kinahanglan kita mag-ampo, motuo nga ang atong mga pag-ampo nadungog, ug unya magtrabaho. (*Life Sketches*, p. 298.1)

Ug mahimo nato tan-awon kini nga mga bersikulo niining paagiha. Apan akong gisugyot nga kini usa lamang ka panawag nga pagsabot sa ibabaw. Dili kini sayop, kay kinahanglan gayod kita nga mahimong

kinasingkasing, kinahanglan kita magkupert pag-ayo, ug kinahanglan nato buhaton kining tanan nga mga butang. Dili sayop ang giingon ni Ellen White. Apan sa kahayag sa kinaiya sa Dios, mahimo na nato tanawon kini nga mga teksto sa lahi nga kahayag.

Karon, mobalik ako sa Mateo 11, diin nag-ingon “ang gingharian sa langit nagaagi sa kapintasan, ug ang mga mapintas mao ang modawat niini pinaagi sa kusog.” Gitan-aw nako ang mga pulong sa Griego nga “kuhaon pinaagi sa kusog.” Ug sa Mateo 11:12, anaa didto kining duha ka pulong nga Griego, [ang una] nagpasabot sa pagdakop, pag-agaw, o pagkuha; unya ang ikaduha nga pulong sa Griego nagtumong kaniya o sa butang nga gihulagway.

Ug gikan sa mga adlaw ni Juan Bautista hangtod karon, ang gingharian sa langit nagaagi sa kapintasan, ug ang mga mapintas mao ang modawat niini pinaagi sa **kusog**. [G726 G846] (Mateo 11:12)

Karon, sa dihang atong tan-awon kining duha ka pulong nga Griego, nangita ako niini nga duha ka pulong nga gigamit sa ubang mga bersikulo sa Bag-ong Tugon. Ug tagda ang konteksto. Sa Mateo 13, nag-ingon,

Kon kinsa man ang makadungog sa pulong sa gingharian, apan wala makasabot *niini*, moabot ang daotan ug **kuhaon** [G726] ang gipugas sa **iyang** [G846] kasingkasing. Mao kini siya nga midawat sa binhi sa daplin sa dalan. (Mateo 13:19)

Busa, kining duha ka pulong dinhi, ang pag-agaw ug ang pagkuha, sa maong bersikulo anaa sa negatibong konteksto, kana usa ka buhat nga ginabuhat ni Satanas. Sa Juan 6:15,

Busa sa dihang nasayran ni Hesus nga sila hapit na moduol ug **kuhaon Siya pinaagi sa kusog** [G726] [G846] aron himoon Siyang hari, mibulag Siya pag-usab ug miadto sa bukid nga Siya ra usa. (Juan 6:15)

Usab, kini usa ka negatibong konteksto, dili positibo. Sa Juan 10:12,

Apan ang sinuholan nga tawo, *siya nga* dili magbalantay sa panon ug wala’y kabtangan sa mga karnero, makakita sa lobo nga moabot ug mobiya sa mga karnero ug modagan palayo; **ug ang lobo mokupot** [G726] [G846] **sa mga karnero** ug magkatag kanila. (Juan 10:12)

Usab, kini usa ka negatibong konteksto. Ang paggamit sa kusog nga gipakita dinhi anaa sa negatibong kahimtang. Sa Juan 10:28,

Ug Ako nagahatag kanila sa kinabuhing walay katapusan, ug dili gayod sila mawala; ug walay bisan kinsa nga **makakuha** [G726] [G846] kanila gikan sa Akong kamot. (Juan 10:28)

Usab, ang dili makahimo sa usa ka butang, usa ka negatibong kahimtang. Mao kini ang konteksto niini nga mga pulong. Ug usab, Buhat 23:10,

Karon, sa dihang mitungha ang dakong panagbangi, ang kumander, nahadlok nga si Pablo basin pagabibiron nila hangtod mabungkag, nagsugo sa mga sundalo nga manaog ug **kuhaon siya pinaagi sa kusog** [G726] [G846] gikan sa taliwala nila, ug dad-on *siya* ngadto sa kampo sa mga sundalo. (Buhat 23:10)

Karon, ang resulta dinhi maayo tungod kay naluwas ang kinabuhi ni Pablo, apan ang pagkuha kaniya pinaagi sa kusog, ang pagkuha ug pagdala kaniya palayo, mao kini ang nakapaikag.

Adunay pipila ka mga dapit diin makita kining pulonga sa positibong kahimtang, apan atong namatikdan nga kining duha ka pulong sa Griego magkalahi ug gigamit sa lain-laing mga konteksto.

Karon, sa dihang miingon sila gikan sa tubig, ang Espiritu sa Ginoo **mikuha** [G726] kang Felipe palayo, aron ang eunuko **wala na makakita** kaniya [G846]; ug siya mipadayon sa iyang dalan nga malipayon. (Buhat 8:39)

Busa, ang buhat sa unang pulong ug sa ikaduhang pulong sa tinuod magkalahi. Kini positibo, apan dili pareho sa atong ginatan-aw, diin ang duha ka pulong direktang magkauyon ug magkauban. Ug sa 1

Tesalonica 4:17,

Unya kita nga buhi pa *ug* nagpabilin, **makit-an [pagakuhaon]** [G726] uban kanila [G846] diha sa mga panganod aron sa pagsugat sa Ginoo sa kahanginan. Ug sa ingon magpabilin kita uban sa Ginoo hangtod sa kahangtoran. (1 Tesalonica 4:17)

Busa, dili kini eksaktong pareho sa gipasabot sa Mateo 11:12. Gikutlo nako kining duha ka bersikulo tungod kay adunay mga tawo nga tingali magtudlo niini. Busa gusto nako una ipasabot nga oo, nahibalo ako niini nga mga bersikulo, apan kon atong tan-awon kini, dili sila direktang magkatupad o pareho sa kahimtang nga makita sa Mateo 11:12.

Busa, ang konteksto sa tanan niini nga mga bersikulo, diin makita ang pagkapareho sa buhat ug sa paksa nga magkauban, tanan kini anaa sa negatibong kahimtang.

Mamiminaw sa Online: Ang ubang mga eskolar nagsabot sa “mapintas” sa metaporikal nga paagi—nagpasabot sa kusgan ug determinado nga pagpangita.

Pr. Adrian: Makapaikag kana, dili ba? Unsa man ang atong una nga angay kuhaon, ang metaporikal nga kahulugan, o, sumala sa lagda ni Miller, ang literal nga kahulugan una ug unya ang metaporikal lamang kon ang literal dili angay? Ug akong gisugyot nga mahimo nato kuhaon dinhi ang literal nga kahulugan.

“Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, sa mga natawo sa mga babaye wala pa gayod mitungha nga labaw pa kang Juan Bautista; apan ang labing ubos sa gingharian sa langit labaw pa kaniya. Ug gikan sa mga adlaw ni Juan Bautista hangtod karon, **ang gingharian sa langit nagaagi sa kapintasan, ug ang mga mapintas mao ang modawat niini pinaagi sa kusog. Kay ang tanang mga propeta ug ang balaod nagpropesiya hangtod kang Juan.** Ug kon andam kamo sa pagdawat *niini*, siya mao si Elias nga umaabot pa. Ang adunay mga dalunggan sa pagpamati, mamati siya! (Mateo 11:11–15)

Dinhi atong makita, ug mao kini ang hulagway nga akong nakita. Naghisgot Siya mahitungod kang Juan Bautista, ug “wala pa gayod mitungha nga labaw pa kaniya.” Unya Iyang giingon, “apan ang labing ubos sa gingharian mas labaw pa kaniya,” nga nagpasabot nga si Juan dili pa hingpit nga anaa sa gingharian. Sa tinuod, niining higayona siya daw anaa pa sa gawas. Ug niining kontekstoha, Siya miingon usab, gikan sa mga adlaw ni Juan Bautista hangtod karon, ang gingharian sa langit nagaagi sa kapintasan. Ug nganong nagaagi kini sa kapintasan? Tungod kay sa mensahe ni Juan Bautista, adunay elemento sa kapintasan, ang paglimpyo sa giukayan, ug ang pagsunog sa uhot pinaagi sa kalayo nga dili mapalong. Kini nga pamaagi dili kabahin sa kinaiya sa gingharian sa Dios. Apan mao usab kini ang hinungdan nganong ang gingharian sa Dios nag-antos sa kapintasan, tungod kay ang mensahe nga gidala ni Juan adunay elemento nga mapintas.

Ug unya Siya miingon, “kay ang tanang mga propeta ug ang balaod nagpropesiya hangtod kang Juan.” Busa, ang tanang mga propeta sa ilang mga mensahe nagdala gihapon og mga elemento nga adunay susamang bahin sa kapintasan. Mao kini ang akong pagsabot karon, ug akong gipresentar kini kaninyo. Oo, mahimo nato kining tan-awon sa metaporikal nga paagi ug sabton nga nagpasabot kini sa kinasingkasing nga pagpangita sa gingharian, apan kon atong kuhaon kini sa literal nga kahulugan ug susihon ang teksto lakang sa lakang, makita nato nga si Hesus daw nag-ingon nga ang gingharian nga Iyang gipaila kanato nakaagi og kapintasan tungod kay kini napakita sa sayop nga paagi sa tanang mga propeta. Sila nagpakita niini sa dili husto nga paagi.

Mamiminaw sa Online: Duha ka ebanghelyo: ang ebanghelyo sa gingharian, sa wala pa ang kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus; ug ang ebanghelyo sa kaluwasan nga nagpasabot nga maluwas pinaagi sa grasya pinaagi sa pagtuo.

Pr. Adrian: Ug akong idugang niini nga ang ebanghelyo mahitungod sa kinaiya sa Dios mao ra gihapon sukad pa sa sinugdan. Apan, sumala sa giingon ni Pablo sa Roma 16:25, kini natago hangtod sa pag-

anhi mismo ni Kristo. Busa, aduna ako'y gipresentar kaninyo aron inyong pamalandungan mahitungod sa Mateo 11:11–15. Kini nga mga bersikulo lisod sabton alang kanako kaniadto. Pananglitan, unsa ba ang buot ipasabot sa pulong nga, ang gingharian sa langit nagaantos sa kapintasan, ug ang mga mapintas mao ang modawat niini pinaagi sa kusog?

Atong nabasa nga walay bisan unsang pagpugos o kapintasan sa gingharian sa Dios. Wala gayoy pagpugos didto. Busa, ang mga mapintas nga mosulay sa pag-angkon sa gingharian pinaagi sa kusog wala pa gayod hingpit nga nakasulod sa gingharian sa Dios. Ang tanang mga propeta adunay maong elemento sa ilang mensahe, ug mao kana ang hinungdan nga kinahanglan pa nato hulaton ang pag-abot ni Kristo aron hingpit nga mapadayag ang kinaiya sa Dios.

Busa, naglaom ako nga inyong pamalandungan kini isip usa ka lahi nga paagi sa pagsabot nganong ang gingharian nagaantos sa kapintasan. Tungod kay ang teksto nag-ingon nga ang gingharian mao ang nagaantos sa kapintasan. Nagpasabot kini nga adunay gibuhat batok sa gingharian, ug nga ang mga mapintas nagtinguha sa pag-angkon niini pinaagi sa kusog. Busa, sama sa akong gisulat dinhi,

Ang gingharian sa langit nagaantos sa kapintasan pinaagi sa pagwali sa tanang mga propeta hangtod kang Juan. Kini tungod kay ilang giwali ang mensahe nga ang Dios magluwas sa Iyang katawhan pinaagi sa kusog ug magalaglag sa mga daotan pinaagi usab sa kusog.

Apan gipadayag ni Hesus nga dili kini mao ang Iyang kinaiya. Ug akong gipresentar kaninyo ang usa ka bag-ong paagi sa paghunahuna. Ug sa akong tan-aw, base sa akong gipakita mahitungod sa paggamit niining duha ka pulong nga kuhaon pinaagi sa kusog sa Bag-ong Tugon, lig-on ang basihan niini nga pagsabot. Sama sa akong gisulat usab dinhi,

Ang malimbongong gahum ni Satanas kinahanglan mabungkag. Apan dili kini mahimo pinaagi sa kusog. **Ang paggamit sa kusog supak sa mga prinsipyo sa paggamhan sa**

Dios; (*The Desire of Ages*, p. 21)

Mamiminaw sa Online: Kini nahimo nga dili nimo mapatay ang usa ka gingharian nga gitukod uban ang kapintasan.

Pr. Adrian: Oo.

Mamiminaw sa Online: Busa, kon ang gingharian sa Dios nagaantos sa kapintasan, nagpasabot kini nga (sa hunahuna sa mga tawo) kini nahugawan pinaagi sa kapintasan, ug ang kamatuoran bahin sa kinaiya sa Dios natabonan.

Pr. Adrian: Oo, mao gayod kana. Mao kini ang punto nga akong nakita niini nga teksto. Ang gingharian sa Dios nagaantos sa kapintasan tungod sa sayop nga mga panglantaw nga gipakaylap sa mga tawo mahitungod sa kinaiya sa Dios. Alang kanako, mas makataronganon kini nga pagsabot. Hinumdumi nga kining bahin sa teksto gisugdan pinaagi sa pag-ingon nga wala pa gayod mitungha nga labaw pa kang Juan Bautista, apan ang labing ubos sa gingharian labaw pa kaniya. Ug atong nahisgutan na nga niadtong panahona wala pa siya anaa sa gingharian. Busa, niining kontekstoha, atong makita nga ang nahibiling bahin sa maong pahayag nagpakita kanato nga ang gingharian sa Dios nagaantos tungod sa mapintas nga prinsipyo nga naggikan kang Satanas.

Mas tin-aw na kaayo kini karon. Ug alang kanako, mas nagkauyon ug mas sayon sabton ang dagan niini nga mga teksto. Busa, dako kaayo kini nga nakahatag ug kasayran ug nakapapas sa daghang mga kalibog sa akong pagsabot.

Makapaikag kini tungod kay sa pag-abot ni Kristo, makita nato ang usa ka dayag nga kalainan. Kay sukad sa panahon ni Juan ug hangtod pa sa tanang mga propeta sa nangagi, adunay sayop nga pagsabot. Apan sa pag-abot ni Kristo, gipadayag ang usa ka bag-ong pagsabot. Karon, adunay mga tawo nga misulay sa pagdugtong niini nga kalainan ngadto sa duha ka mga pakigsaad, nga nagaingon nga ang usa mao ang daang pakigsaad ug ang usa mao ang bag-ong pakigsaad. Apan kana dili mao ang tinuod nga punto ug naglibog

lamang sa tinuod nga isyu nga atong gihisgutan dinhi. Tungod kay ang Dios nagpadayon gihapon sa pagtrabaho pinaagi kang Juan Bautista. Nagtrabaho usab Siya pinaagi kang Moises. Nagtrabaho usab Siya pinaagi kang Elias. Ang Dios mapainubsanon nga miduol kanila ug nakigtagbo kanila sumala sa lebel sa ilang pagsabot.

Si Kristo wala mianhi aron usbon ang bisan unsa sa Torah, kondili aron ibutang kini sa husto nga kahintang sa pagsabot ug aron mapahunong ang pag-antos sa gingharian tungod sa kapintasan. Apan makapasubo nga human si Kristo mibalik sa langit, sulod lamang sa mubo nga panahon, ang Kristohanong pagtuo nakapahimo na usab sa gingharian sa Dios nga mag-antos sa kapintasan. Mao kini ang hinungdan nga atong makita sa Daniel kapitulo 7 nga sa dihang ang Anak sa Tawo miduol sa Tigulang sa mga Adlaw, nga nahitabo sa katapusan sa 2,300 ka mga adlaw, didto Niya nadawat ang gingharian. Tungod kay ang gingharian nagpadayon sa pag-antos sa kapintasan bisan human si Hesus mipamatuod sa kamatuoran mahitungod sa kinaiya sa Dios. Ang tawo nagpabiling buta ug nagsira sa iyang mga mata. Ug sulod pa sa laing 1,800 ka tuig, ang gingharian sa Dios nagpadayon sa pag-antos sa kapintasan. Apan karon, miabot na ang usa ka mensahe. Oo, miabot na ang usa ka mensahe. Manulod kita sa gingharian. Magkupot kita niini.

Mamiminaw sa Online: Giunsa nimo pagpatin-aw ang bahin, ang mga mapintas mokuha niini pinaagi sa kusog?

Pr. Adrian: Bueno, ilang gihuptan ang gingharian. Apan sama kang Juan Bautista, ingon sa akong giingon ganiha, wala pa siya nanaa sa gingharian. Iyang gihuptan kini, apan wala pa siya hingpit nga nakasulod niini hangtod sa ulahing bahin. Busa, maayo kana nga pangutana.

Si Hesus usab miingon sa Mateo 24, “Daghan ang moingon, Ako mao ang Kristo, ug daghan ang ilang malimbongan.’ Ug sumala sa giingon ni Pablo sa 2 Corinto kapitulo 5, kaniadto nailhan nato si Kristo sa tawhanong paagi sa pagtan-aw. Ang Biblia usab naghigot mahitungod sa trigo ug mga bunglayon nga nagtubo nga magkauban

sulod sa iglesia. Ang iglesia gilangkuban sa mga tawo; ang uban mas duol sa gingharian, ug ang uban dili pa. Apan anaa silang tanan sa iglesia. Ug mao kini ang hinungdan nganong ang gingharian sa Dios nagaantos sa kapintasan, tungod kay ang Dios nagtagbo kanato sumala sa atong kahintang. Dili Niya kita pugngan sa pagsulod sa iglesia tungod lamang kay aduna kitay sayop nga pagsabot, kay ang iglesia usa ka ospital alang sa mga makasasala. Mosulod kita uban sa atong sayop nga mga pagsabot. Busa, sa sinugdan, daw atong gigunitan ang gingharian pinaagi sa kusog. Apan sa ulahi, atong mahibaloan ang kamatuoran bahin sa kinaiya sa Dios.

Mamiminaw sa Online: Mahimo ba usab natong isulti nga, sa makapasubo nga paagi, ang gingharian sa Dios kinahanglan mapadayag sa kapintasan, o kinahanglan mag-antos sa kapintasan, tungod kay mao man kana ang atong pagsabot sa wala pa nato hingpit nga mailhi si Kristo?

Pr. Adrian: Sakto gayod. Mao gyod kana ang punto.

Mamiminaw sa Online: Dili kini angay kuhaon pinaagi sa pagpugos. Pangayoa kini, ug ihatag kini kanimo.

Pr. Adrian: Oo. Pangayoa. Sa akong miaging presentasyon, naghigot ako mahitungod sa prinsipyo sa binhi nga ang gingharian sa langit sama sa usa ka binhi nga hinayhinay motubo sulod sa imong kasingkasing. Dili nato kinahanglan kuhaon kini pinaagi sa kusog. Apan gitugotan kita sa Dios, diha sa atong pagsabot ubos sa daang pakigsaad, nga mosulay sa pag-angkon niini pinaagi sa kusog. Gitugotan Niya kita nga mosulod sa iglesia bisan pa sa atong sayop ug nahugawan nga pagsabot sa Iyang kinaiya. Ug ang trigo ug ang mga bunglayon motubo nga magkauban sulod sa iglesia. Unya adunay mga tawo nga, pinaagi sa proseso sa Dios, madala ngadto sa husto nga pagsabot sa kamatuoran.

Mamiminaw sa Online: Ang pulong nga, ang mga mapintas mao ang modawat niini pinaagi sa kusog, dili nagpasabot sa pagpasakit sa uban. Hinunoa, naghulagway kini sa hingpit ug walay pagduhaduha nga pagtugyan sa kaugalingon ngadto sa Dios, usa ka desisyon nga

dili motugot nga ang kahadlok, garbo, o relihiyosong mga sayop nga pagsabot makababag sa pagsulod ngadto sa kinabuhi nga gihatag sa Dios.

Pr. Adrian: Kana mao ang metaporikal nga pagsabot. Apan nasayod kita nga ang Kristohanong iglesia nagtudlo usab og prinsipyo nga adunay kapintasan. Ug kita mismo nga nagatuo sa mahigugmaong kinaiya sa Dios, adunay mga nakasulti kanato, ug ako mismo nakadungog niini nga ako kuno masunog sa impiyerno tungod sa akong gitudlo. Kana usa ka mapintas nga hunahuna. Sigurado ako nga ang uban kaninyo nakadungog usab niini.

Nagpasabot kini nga ang mga tawo nga nag-angkon nga anaa sa iglesia naghunahuna gihapon ug mga hunahuna nga mapintas, ug ilang gihulma ang gingharian sa Dios sa sulod sa balangkas sa kapintasan, ug ilang daw gikuha kini pinaagi sa kapintasan. Busa, klaro nga tungod kay ang Espiritu sa Tagna nagpakita usab sa maong elemento sa pagpaningkamot sa pag-angkon sa gingharian uban sa kadasig ug sinseridad, mahimo nato kini sabton sa maong paagi. Apan akong gisugyot kaninyo nga adunay mas lawom ug mas maayo nga paagi sa pagbasa niini. Ug kini makatabang kanato nga mas masabtan pag-ayo ang gingharian sa Dios. Laing komentaryo.

Mamiminaw sa Online: Ug daw sa akong pagsabot usab, pinaagi sa “ang gingharian sa Dios nagaantos sa kapintasan,” ang Dios mismo nagaantos usab sa kapintasan.

Pr. Adrian: Sakto gayod. Siya nag-antos sa kapintasan. Unsa kaha ang kahimtang alang sa atong Amahan nga nagtuman sa Iyang kaugalingong mga sugo, nga wala gayod makalaglag ni bisan kinsa, wala gayod makapatay ni bisan kinsa, nga ang mga ministro sa tibuok Kristohanong mga iglesia nagwali nga ang Dios magalaglag niini nga mga tawo ug magalaglag nianang mga tawo? Makapasakit kini Kaniya. Nagdala kini ug dako kaayong kasubo Kaniya ang pag-atubang niini, apan Iyang giantos kini sa boluntaryong paagi. Tungod kay wala Siya nagagamit ug kusog, dili Niya itambog ang mga tawo gawas sa iglesia tungod lamang kay sayop ang ilang pagsabot. Siya nagaantos uban kanato.

Mamiminaw sa Online: Ang mga sistema nga gipasukad sa kahadlok kusog nga molihok kung ang gugma nagbutyag niini.

Pr. Adrian: Oo. Maayo kaayo.

Mamiminaw sa Online: Dayega ang Dios kon kita maghinulsol/*metanoia*; magbag-o sa panghunahuna, ug motuo sa Ebanghelyo. Sa diha dayon, kita maluwas, sa permanente ug sa walay kataposan.

Pr. Adrian: Oo. Mao kana ang pulong, dili ba? Maghinulsol, magbaton ug metanoia, magbag-o sa panghunahuna, maghinulsol sa atong pagsabot nga ang Dios dili nagagamit ug kapintasan. Kini usa ka tinuod kaayo ug hilabihan ka importante nga prinsipyo.

Busa, sa konklusyon,

- Ang gingharian sa langit usa ka gingharian sa kinaiya. (Kita gisliyohan sa ngalan sa Amahan, sumala sa giingon sa Pinadayag 14:1.)
- Si Kristo mianhi aron ipadayag kini nga kinaiya. (Siya ra ang bugtong sa uniberso nga makabuhat niini.)
- Kini mao ang maayong balita o Ebanghelyo. Isaias 40:9–10
- Ang mga propeta wala hingpit nga nakasabot sa kinaiya sa Dios
- Busa, ang tanang mga propeta maoy nakapahimo nga ang gingharian mag-antos sa kapintasan.
- Mao kini ang hinungdan ngano nga si Juan ug ang tanang mga propeta kinahanglang mokunhod sa ilang pagpahayag sa kinaiya sa Dios ug ang pagpadayag ni Kristo kinahanglang mouswag.
- Apan gitukod ni Kristo ang tanan nga Iyang gisulti sa mga propeta, apan gibutang kini sa husto nga kinaiya.

Ug sa usa ka susamang paagi, akong isulti kaninyo nga daghan kanato

nga gipadako sa Adbentismo, gipadako sa Biblia ug sa Espiritu sa Tagna, apan ang iglesia nga akong gipadakoan nakakuha sa daghang mga prinsipyo nga gipresentar sa kamatuoran ug ilang gibutang kini sa sayop nga balangkas o pagsabot. Apan atong makita nga kining mao ra nga mga himan, kining mao ra nga mga mensahe gikan sa 1844 hangtod sa 1888 ug padayon hangtod sa 1915, nagpakita nga adunay hingpit nga lahi nga pagsabot nga mahimong mapadayag. Mao kini ang gibuhat ni Kristo sa buhat sa mga propeta. Tan-awa ang giingon ni Juan. Ug mao kini ang akong pagsabot nga mao ang buot ipasabot ni Hesus.

- Wala ako magsulat ug bag-ong sugo, apan usa ka bag-ong sugo ang akong gisulat. 1 Juan 2:7–8. (Ang mga butang nga gisulat na sa mga propeta dili ko usbon; ug bisan pa niana, daw usbon ko kini, tungod kay ang mao gihapon nga mga sulod gipresentar ko sa lahi nga balangkas o kahimtang sa pagsabot. Gidala ko ang bag-ong bino ngadto sa bag-ong sudlanan sa bino, ug dili ang bag-ong bino ngadto sa daang sudlanan sa bino.)
- Ang Daang Tugon nagkinahanglan ug bag-ong sudlanan sa bino o bag-ong porma sa pagpresentar niini.

Mao kini ang akong nakit-an. Busa, nag-ampo ako nga kini nakahatag ug panalangin kaninyo. Kini tanan kabahin sa akong panukiduki nga akong gihimo ug gipresentar mahitungod sa mga libro ni Josue ug sa Mga Maghuhukom. Gusto nako nga mas lawom pa gayod ang atong pagsusi niini. Ug karon, sa akong tan-aw, mahimo na nato ipresentar ang Mateo 11:11–15 ug hatagan kini ug mas lalom nga kahulugan kon unsa ang buot ipasabot sa ang gingharian sa Dios nagaantos sa kapintasan.

Busa, salamat sa tanan sa pagpamati. Malipayon ako nga nakig-uban kamo kanamo. Ako moluhod, ug unya atong tapuson pinaagi sa pag-ampo.

Panapos nga Pag-ampo:

Amahan sa langit, nagpasalamat ako pag-usab alang sa akong mga

minahal nga higala ug pamilya sa tibuok kalibotan. Salamat nga makatuon kami sa Biblia nga magkauban. Nag-ampo ako nga kining mga hunahuna makapukaw sa among mga huna-huna ug among mapalig-on kining mga punto nga tinuod. Ug kon adunay mga hugaw o dili sakto sa among mga giingon, hinaot among madiskobrehan kini ug matangtang.

Amahan, nag-ampo kami nga unta mohunong na kami sa pagbaton ug espiritu nga mapintas. Unta dili na namo ipakita ang gingharian sa sayop nga paagi, dili lamang sa among mga pulong kondili usab sa among mga binuhatan. Tanan kami naghandum pag-ayo, Amahan, niadtong kalinaw nga labaw sa tanang pagsabot. Naghandum kami nga magpabiling kalma bisan pa sa pagpanghimaraut, ug magpabiling hilom ug malinawon bisan pa kon kami giatake. Daghan kanamo, kasagaran kanamo, napakyas kon kami gihagit o giingnan nga buang kami. Kasagaran kanamo nakigbisog ug natintal sa pagbalos o sa paglitok ug hait nga mga pulong. Naghinulsol kami niini, Amahan.

Nag-ampo kami, Ginoo, alang sa Imong Espiritu, sa Imong kalinaw ug kahilum. Nagasalig kami nga Imo kining humanon nga buhat nga Imong gisugdan sa sulod kanamo. Dili kami makahimo niini sa among kaugalingon, apan makatan-aw kami Kanimo ug mabag-o, nagatuo nga Imo kaming usbon ug Imo kaming tabangan.

Nagpasalamat kami kanimo, Amahan, sa ngalan ni Hesus. Amen.

ANG GINGHARIAN SA DIOS NAG-ANTOS UG KAPINTAS

Unsa ang buot ipasabot ni Hesus sa dihang Siya miingon:

Ug gikan sa mga adlaw ni Juan Bautista hangtod karon, ang gingharian sa langit nagaantos sa kapintasan, ug ang mga mapintas mao ang modawat niini pinaagi sa kusog. Kay ang tanang mga propeta ug ang balaod nagpropesiya hangtod kang Juan. Ug kon andam kamo sa pagdawat niini, siya mao si Elias nga umaabot pa. Mateo 11:12-14

Ang uban nagtan-aw niini isip usa ka pahayag sa kakusog ug kadasig sa pagsulod sa katawhan sa Dios ngadto sa gingharian sa Dios. Apan sa kahayag sa kinaiya sa Dios, atong masabtan nga ang mga anak sa Dios dili nagagamit ug kusog o kapintasan.

Si Juan Bautista mao ang labing bantugan sa mga propeta, apan wala gihapon siya hingpit nga nakasabot sa kinaiya sa Dios sumala sa gipadayag ni Hesus niini nga bersikulo:

Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, sa taliwala sa mga natawo sa mga babaye, wala pay mitungha nga labaw pa kang Juan Bautista; apan ang labing ubos sa gingharian sa langit labaw pa kaniya. Mateo 11:11

Gipasabot ni Hesus nga si Juan wala pa nanaa sa gingharian niining panahona, ug mao kini ang hinungdan sa iyang mga pagduha-duha kon si Kristo ba gyud ang Mesiyas. Ingon usa ka resulta, ang gingharian sa langit nga gitudlo ni Juan ug sa tanang mga propeta nalambigit sa kapintasan, nga nagpasabot nga ang Dios magalaglag sa Iyang mga kaaway. Busa, ang gingharian sa Dios nahimong ilalom sa mga pagtulon-an ug praktis sa kapintasan. Apan sa pagpahayag ni Kristo, kini nga kapintasan dili na kinahanglan magpadayon.